

CPT1/ HCPCS	Mod	Status	Description	RVUs Open for Comment			Physician Work RVUs ²	Fully Implemented Non-Facility PE RVUs ²	Year 2011 Transitional Facility PE RVUs ²	Fully Implemented Facility PE RVUs ²	Year 2011 Transitional Facility PE RVUs ²	Mal-Practice RVUs ²	Global
				Work	Practice Expense	Mal-practice							
93924	26	A	Lwr xtr vasc stdy bilat	W	PE	MP	0.50	0.19	0.21	0.19	0.21	0.04	XXX
95800		A	Slp stdy unattended	W	PE	MP	1.05	37.51	37.51	NA	NA	0.05	XXX
95800	TC	A	Slp stdy unattended	W	PE	MP	0.00	36.89	36.89	NA	NA	0.01	XXX
95800	26	A	Slp stdy unattended	W	PE	MP	1.05	0.62	0.62	0.62	0.62	0.04	XXX
95801		A	Slp stdy unatnd w/anal	W	PE	MP	1.00	64.32	64.32	NA	NA	0.05	XXX
95801	TC	A	Slp stdy unatnd w/anal	W	PE	MP	0.00	63.85	63.85	NA	NA	0.01	XXX
95801	26	A	Slp stdy unatnd w/anal	W	PE	MP	1.00	0.47	0.47	0.47	0.47	0.04	XXX
95803		A	Actigraphy testing	W	PE	MP	0.90	3.84	3.84	NA	NA	0.04	XXX
95803	TC	A	Actigraphy testing	W	PE	MP	0.00	3.40	3.40	NA	NA	0.01	XXX
95803	26	A	Actigraphy testing	W	PE	MP	0.90	0.44	0.44	0.44	0.44	0.03	XXX
95805		A	Multiple sleep latency test	W	PE	MP	1.20	10.18	10.84	NA	NA	0.08	XXX
95805	TC	A	Multiple sleep latency test	W	PE	MP	0.00	9.70	10.26	NA	NA	0.04	XXX
95805	26	A	Multiple sleep latency test	W	PE	MP	1.20	0.48	0.58	0.48	0.58	0.04	XXX
95806		A	Sleep study unat&resp efft	W	PE	MP	1.25	3.50	4.05	NA	NA	0.08	XXX
95806	TC	A	Sleep study unat&resp efft	W	PE	MP	0.00	3.01	3.50	NA	NA	0.03	XXX
95806	26	A	Sleep study unat&resp efft	W	PE	MP	1.25	0.49	0.55	0.49	0.55	0.05	XXX
95807		A	Sleep study attended	W	PE	MP	1.28	10.80	12.45	NA	NA	0.15	XXX
95807	TC	A	Sleep study attended	W	PE	MP	0.00	10.33	11.92	NA	NA	0.10	XXX
95807	26	A	Sleep study attended	W	PE	MP	1.28	0.47	0.53	0.47	0.53	0.05	XXX
95808		A	Polysomnography 1-3	W	PE	MP	1.74	16.53	17.28	NA	NA	0.17	XXX
95808	TC	A	Polysomnography 1-3	W	PE	MP	0.00	15.80	16.44	NA	NA	0.10	XXX
95808	26	A	Polysomnography 1-3	W	PE	MP	1.74	0.73	0.84	0.73	0.84	0.07	XXX
95810		A	Polysomnography 4 or more	W	PE	MP	2.50	14.60	17.80	NA	NA	0.21	XXX
95810	TC	A	Polysomnography 4 or more	W	PE	MP	0.00	13.63	16.70	NA	NA	0.11	XXX
95810	26	A	Polysomnography 4 or more	W	PE	MP	2.50	0.97	1.10	0.97	1.10	0.10	XXX
95811		A	Polysomnography w/cpap	W	PE	MP	2.60	15.34	19.30	NA	NA	0.23	XXX
95811	TC	A	Polysomnography w/cpap	W	PE	MP	0.00	14.34	18.15	NA	NA	0.12	XXX
95811	26	A	Polysomnography w/cpap	W	PE	MP	2.60	1.00	1.15	1.00	1.15	0.11	XXX
95857		A	Cholinesterase challenge	W	PE	PE	0.53	0.92	0.82	0.30	0.27	0.04	XXX
95950		A	Ambulatory eeg monitoring	W	PE	MP	1.51	7.13	6.38	NA	NA	0.10	XXX
95950	TC	A	Ambulatory eeg monitoring	W	PE	MP	0.00	6.40	5.71	NA	NA	0.03	XXX
95950	26	A	Ambulatory eeg monitoring	W	PE	MP	1.51	0.73	0.67	0.73	0.67	0.07	XXX
95953		A	Eeg monitoring/computer	W	PE	MP	3.08	9.05	8.93	NA	NA	0.18	XXX
95953	TC	A	Eeg monitoring/computer	W	PE	MP	0.00	7.55	7.53	NA	NA	0.03	XXX
95953	26	A	Eeg monitoring/computer	W	PE	MP	3.08	1.50	1.40	1.50	1.40	0.15	XXX
95956		A	Eeg monitor technol attended	W	PE	MP	3.61	32.20	25.89	NA	NA	0.32	XXX
95956	TC	A	Eeg monitor technol attended	W	PE	MP	0.00	30.54	24.44	NA	NA	0.16	XXX
95956	26	A	Eeg monitor technol attended	W	PE	MP	3.61	1.66	1.45	1.66	1.45	0.16	XXX
96105		A	Assessment of aphasia	W	PE	MP	1.75	0.17	1.21	NA	NA	0.04	XXX
96446		A	Chemotx admn prtl cavity	W	PE	MP	0.37	4.79	4.79	0.19	0.19	0.07	XXX
97597		A	Rmvl devital tis 20 cm<	W	PE	MP	0.51	1.56	1.56	0.15	0.15	0.05	000
97598		A	Rmvl devital tis addl 20 cm<	W	PE	MP	0.24	0.44	0.44	0.07	0.07	0.03	ZZZ
99224		A	Subsequent observation care	W	PE	MP	0.54	NA	NA	0.24	0.24	0.04	XXX